

IQOS
ILUMA i
ONE

Korisničko uputstvo


Discover the New Features

ME Otkrijte nove funkcije

ME Preuzmite IQOS aplikaciju

Koristite IQOS aplikaciju da biste prilagodili postavke uređaja i personalizovali svoje iskustvo.* Posjetite a www.iqos.com/apps

*Dostupnost IQOS aplikacije može varirati u zavisnosti od zemlje.



Autostart

ME Automatsko pokretanje

ME Automatsko pokretanje
Automatski započinje zagrijavanje nakon ubacivanja SMARTCORE STICK™ patrone u uređaj.

FlexPuff

ME FlexPuff

ME FlexPuff automatski analizira vaše iskustvo i može pružiti 4 dodatna udisaja u okviru iskustva u trajanju do 6 minuta.* *FlexPuff je dizajniran za rad sa duvanskim patronama. Aktivacija i broj udisaja zavise od individualnih obrazaca upotrebe, dodatni udisaji možda se neće odnositi na sve odrasle potrošače i/ili iskustva.



Quick Tips

ME Brzi savjeti

Autostop

ME Automatsko zaustavljanje
Tokom upotrebe, iskustvo će prestati ako se SMARTCORE STICK™ pomjeri ili ukloni iz uređaja.



Battery Status

ME Status baterije

Kratko pritisnite dugme,
indikator statusa pokazuje
nivo baterije.



Light Blinks Yellow

ME Svijetlo treperi žuto
Baterija je ispražnjena,
potrebno ju je napuniti.



Lights Blink White Twice

ME Svijetla trepere dva puta

IQOS ILUMA i ONE™ je van radnog
temperaturnog opsega (0°C~40°C).



Light Blinks Red

ME Svijetlo treperi crveno
Resetujte IQOS ILUMA i
ONE™. Ako crveno svijetlo
i dalje treperi, obratite se
Službi za korisnike.



To Reset

ME Za ponovno postavljanje

Pritisnite tipku 7 sekundi, a zatim otpustite. Sva statusna svjetla će se ugasiti, dvaput zatreptati i uključiti se. Ako se problem nastavi, obratite se IQOS podršci.



How to use your IQOS ILUMA i ONE™

ME Kako koristiti IQOS ILUMA i ONE™

1.

Turn On

ME Uključite

Pritisnite i držite dugme 4 sekunde, statusna svjetla će se polako uključiti.



2.

Charge

ME Napunite

Prije prve upotrebe, potpuno napunite svoj IQOS ILUMA i ONE™ u skladu sa priloženim Bezbjednosnim upozorenjima i Korisničkim uputstvom. (približno 90 min)



3.

Open

ME Otvorite


Prevucite da otvorite.



4.

Insert SMARTCORE STICK™

ME Ubacite SMARTCORE STICK™
Ubacite SMARTCORE STICK™
do linije na filteru dok uređaj ne
zavibrira i svijetlo(a) ne počne(u)
da pulsira(ju). Zagrijavanje počinje
automatski, ili pritiskom na dugme
u trajanju od 1 sekunde.



5.

Begin Use

ME Počnite sa upotrebom

Počnite sa upotrebom kada IQOS ILUMA i ONE™ zavibrira i svetla statusa ostanu fiksna.



6.

Experience Countdown

ME Odbrojavanje iskustva
Tokom upotrebe indikatori
statusa pokazuju preostalo
vrijeme.




7.

Nearly Complete

ME Skoro završeno

Da bi signalizirao poslednjih 30 sekundi ili poslednja 2 udisaja, IQOS ILUMA i ONE™ će zavibrirati sa jednim bijelim pulsirajućim svetlom.



8.

Remove SMARTCORE STICK™

ME Uklonite SMARTCORE STICK™

Uklonite iskorišćeni
SMARTCORE STICK™ i odložite
ga u skladu sa bezbjednosnim
upozorenjima i korisničkim
uputstvom.



IQOS
ILUMA i



Ovo je simbol za bezbjednosno upozorenje. Koristi se da vas upozori na moguće opasnosti od fizičke povrede.

CRNOGORSKI

BEZBJEDNOSNA UPOZORENJA I INSTRUKCIJE

PROČITAJTE SVA BEZBJEDNOSNA UPOZORENJA I INSTRUKCIJE PRIJE UPOTREBE DA BISTE IZBJEGLI POVREDU.

Ova bezbjednosna upozorenja i instrukcije ne mogu obuhvatiti sve moguće okolnosti koje mogu nastati, tako da korisnici treba da postupaju pažljivo i oprezno.

SAČUVAJTE OVA
BEZBJEDNOSNA
UPOZORENJA I
INSTRUKCIJE ZA
UBUDUĆE POŠTO
SADRŽE VAŽNE
INFORMACIJE.

Ova bezbjednosna upozorenja i uputstva odnose se na IQOS ILUMA i ONE™.

Posjetite www.iqos.com za sve novosti koje se odnose na ova bezbjednosna upozorenja i uputstva.

CILJNA GRUPA

- IQOS ILUMA i ONE™ i SMARTCORE STICKS™ namijenjeni su isključivo punoljetnim korisnicima.

- IQOS ILUMA i ONE™ i patrone SMARTCORE STICKS™ namijenjeni su punoljetnim osobama koje bi inače nastavile da koriste duvan ili proizvode koji sadrže nikotin.
- Djeca i adolescenti ne smiju da koriste IQOS ILUMA i ONE™ ili patrone SMARTCORE STICKS™ ni u kom slučaju.
- Ovaj proizvod ne treba da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedovoljnim znanjem, osim u slučaju da su pod nadzorom ili su im date instrukcije za upotrebu proizvoda na bezbjedan način i razumiju opasnosti koje mogu nastati njegovim korišćenjem.

DUVAN I NIKOTIN

- Patrone SMARTCORE STICKS™ sadrže nikotin, koji stvara zavisnost.
- IQOS ILUMA i ONE™ i patrone SMARTCORE STICKS™ nisu proizvodi bez rizika. Najbolji način da se smanje rizici po zdravlje koje prouzrokuje duvan jeste da se u potpunosti prestane sa korišćenjem duvana i nikotina.
- Neki korisnici mogu iskusiti bolove u stomaku, grudnom košu, osjećaj gušenja, kašalj, otežano disanje, vrtoglavicu, suva usta, suvo grlo, upalu desni, glavobolju, iscrpljenost, zapušenost nosa, mučninu, nadraženost u ustima, lupanje srca, nadraženost grla i povraćanje.
- Ljudi koji boluju od srčanih bolesti ili su im podložni, koji boluju od dijabetesa, epilepsije ili imaju iznenadne napade, ne smiju da koriste proizvode koji sadrže nikotin.
- Proizvodi koji sadrže nikotin ne smiju se koristiti u toku trudnoće ili dojenja. Ako ste u drugom stanju, dojite ili mislite da ste možda u drugom stanju, treba da prestanete sa korišćenjem duvana i nikotina u potpunosti.
- Prestanak pušenja ili prelazak na IQOS ILUMA i ONE™ i SMARTCORE STICKS™ ili druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtijevati korigovanje doze određenih lijekova (npr. teofilina, klopapina, ropinirola).
- Ukoliko ste u nedoumici da li možete koristiti IQOS ILUMA i ONE™ ili SMARTCORE STICKS™ imajući u vidu vaše trenutno zdravstveno stanje, obratite se lekaru.

⚠ VAŽNE BEZBJEDNOSNE INFORMACIJE



**OPASNOST OD GUŠENJA,
GUTANJA I RUKOVANJA
PROIZVODOM**

- Držite IQOS ILUMA i ONE™ i SMARTCORE STICKS™ van domašaja djece i kućnih ljubimaca u svakom trenutku.
- **OPASNOST OD GUŠENJA — SMARTCORE STICKS™** sadrže sitne metalne djelove oštih ivica.
- **OPASNOST OD GUTANJA.**
 - Ako se progutaju patrone SMARTCORE STICKS™ može doći do ozbiljnih povreda unutrašnjih organa, zbog sitnih metalnih djelova oštih ivica.
 - Ako se progutaju patrone SMARTCORE STICKS™, postoji rizik od trovanja nikotinom.
 - Ako progutate patrone SMARTCORE STICKS™, odmah se obratite ljekaru
- **OPASNOST OD RUKOVANJA PROIZVODOM —** Nemojte otvarati patrone SMARTCORE STICKS™ pošto sadrže sitne metalne djelove oštih ivica. Uvek bacite/uklonite patrone SMARTCORE STICKS™ odmah nakon korišćenja u skladu sa lokalnom regulativom o odlaganju otpada.



OPASNOSTI OD ELEKTRONSKIH UREĐAJA I BATERIJE

Rizici od elektronskih uređaja

Ukoliko se ne slijede ova bezbjednosna upozorenja i instrukcije, može doći do požara, eksplozije, strujnog udara, povrede ili oštećenja proizvoda ili druge imovine:

- IQOS ILUMA i ONE™ treba da koristi isključivo ciljna grupa.
- Nemojte koristiti IQOS ILUMA i ONE™ na mjestima gdje je zabranjena upotreba elektronskih uređaja.
- Nemojte puniti niti koristiti IQOS ILUMA i ONE™ ili njegove dodatke ukoliko su oštećeni, pokvareni ili polomljeni.
- Nemojte koristiti IQOS ILUMA i ONE™ ako djeluje da curi tečnost iz baterije.
- Puniti IQOS ILUMA i ONE™ samo unutra, kako je naznačeno simbolom , koristeći proizvođačem odobreni kabl za punjenje (isporučen u kutiji) i sertifikovani adapter za napajanje (koji treba da nabavite od pouzdanog izvora). Ne koristite dodatnu opremu koju proizvođač nije odobrio. Pogledajte odeljak 'Tehnički podaci' i www.IQOS.com za dodatne važne informacije o bezbjednosti.
- Ovaj proizvod se smije puniti isključivo pri bezbjednom, veoma niskom naponu. Pogledajte odeljak ovog Korisničkog uputstva pod nazivom „Tehnički podaci“ za više detalja.
- Nemojte koristiti, puniti ili čuvati IQOS ILUMA i ONE™ na mjestima gdje je visoka temperatura (kao na primjer u kolima tokom ljeta ili blizu izvora toplote kao što su radijatori ili kamini).

- Nemojte koristiti IQOS ILUMA i ONE™ na mjestima gdje ima zapaljivih materijala, tečnosti i gasova.
- IQOS ILUMA i ONE™, adapter za napajanje i kabl za punjenje ne treba dovoditi u dodir sa tečnostima. Ne dodirujte ih ako se pokvase ili potope u neku tečnost.
- Nemojte čistiti uređaj sredstvima za čišćenje.
- Povremeno čistite USB ulaz za punjenje na uređaju IQOS ILUMA i ONE™ kako biste spriječili nakupljanje stranih materija (kao što su čestice prašine) i provjeravajte da nema stranih materija u USB ulazu za punjenje pre korišćenja USB konektora.
- Zatvorite poklopac uređaja nakon upotrebe kako biste spriječili nakupljanje stranih materija (kao što su čestice prašine) u grejnoj komori i provjeravajte da nema stranih materija u grejnoj komori prije korišćenja patrona SMARTCORE STICKS™.
- Postupajte pažljivo. Nemojte ispuštati IQOS ILUMA i ONE™ niti ga izlagati jakim udarima.
- Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje može popravljati korisnik. Ne pokušavajte da otvorite, modifikujete, servisirate, rasklapate ili popravljate bilo koju komponentu uređaja IQOS ILUMA i ONE™ niti da zamjenite bilo koju komponentu ili bateriju.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod ako je bio izložen velikoj hladnoći, toploti ili vlazi.
- Ne dodirujte IQOS ILUMA i ONE™ i/ili njegove dodatke ako se pregriju, varniče, ispuštaju dim, zapale se ili gore. Ako postoji i ako je moguće, pažljivo isključite ili prekinite električno napajanje.
- Nemojte ubacivati nijedan drugi predmet u grejnu komoru osim patrona SMARTCORE STICKS™.
- Uređaj može raditi samo na temperaturama >0°C/<40°C.
- SMARTCORE STICKS™ su isključivo za jednokratnu upotrebu i nikada ih ne treba ponovo koristiti, paliti šibicom, upaljačem niti bilo kojim drugim izvorom plamena.

Rizici od baterije

IQOS ILUMA i ONE™ napajaju zaptivene litijum-jonske (Li-ion) baterije. U normalnim uslovima korišćenja, baterija je zaptivena. Ukoliko primjetite da curi tečnost iz baterije, preduzmite sljedeće mjere predostrožnosti:

- Ako progutate tečnost koja curi iz baterije, odmah se obratite ljekaru. Nemojte izazivati povraćanje, niti unositi hranu ili piće.
- Ako udahnete isparenje od tečnosti koja curi iz baterije, izdišite na svjež vazduh i obratite se ljekaru.

- U slučaju da tečnost koja curi iz baterije dođe u kontakt sa kožom, operite zahvaćenu površinu, uključujući ruke i ne dodirujte oči.
- U slučaju da tečnost koja curi iz baterije dođe u kontakt sa očima, odmah ih isperite čistom tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i odmah se obratite ljekaru.



RIZIK OD VRELOG AEROSOLA

- Prilikom korišćenja uređaja IQOS ILUMA i ONE™ u vrelim i vlažnim vremenskim uslovima, zbog vode u aerosolu djeluje da je temperatura aerosola veoma visoka.
- Da bi se izbjegao ovaj osjećaj, čuvajte patrone SMARTCORE STICKS™ na čistom, suvom i hladnom mjestu. Nemojte izlagati ovaj proizvod uslovima visoke vlažnosti ili direktnom sunčevom svjetlu.
- Nemojte koristiti patrone SMARTCORE STICKS™ koje su bile izložene visokim temperaturama ili vlazi.
- Ne uklanjajte patrone SMARTCORE STICKS™ za vrijeme upotrebe.
- Ako osjetite neku nelagodnost, prestanite sa korišćenjem ovog proizvoda i obratite se ljekaru.



RIZIK OD ALERGIJSKE REAKCIJE

- Korišćenje uređaja IQOS ILUMA i ONE™ i patrona SMARTCORE STICKS™ može prouzrokovati alergijske reakcije, kao što su oticanje lica, usana, jezika, desni, grla ili tela, otežano disanje ili šištanje.
- Prestanite da koristite uređaje IQOS ILUMA i ONE™ i patrone SMARTCORE STICKS™ i odmah se obratite ljekaru ako osjetite bilo koji od navedenih simptoma, pošto mogu ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju.
- Određeni SMARTCORE STICKS™ sadrže biljne sastojke koji mogu izazvati alergijske reakcije kod nekih korisnika (pogledajte informacije na pakovanju). Ne dijelite IQOS ILUMA i ONE™ uređaje sa drugim korisnicima kako biste minimizirali rizik od unakrsne kontaminacije koja bi mogla dovesti do alergijske reakcije.

UPOTREBA PATRONA SMARTCORE STICKS™

- Koristite samo IQOS ILUMA i ONE™ sa SMARTCORE STICKS™ specifično dizajniranim za generacije uređaja IQOS ILUMA.
- Nikada nemojte koristiti uređaj IQOS ILUMA i ONE™ sa cigaretama ili sličnim proizvodima.
- Nemojte koristiti patrone SMARTCORE STICKS™

sa prethodnim generacijama IQOS™ uređaja (IQOS 3 DUO™ ili ranije).

- Nemojte modifikovati patrone SMARTCORE STICKS™ na bilo koji način niti dodavati neke supstance patronama SMARTCORE STICKS™. Ukoliko to učinite, može doći do povrede.

PRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH DOGAĐAJA ILI INCIDENTA

- Ako doživite bilo koji neželjeni zdravstveni efekat prilikom korišćenja IQOS ILUMA i ONE™ i/ili SMARTCORE STICKS™, konsultujte se sa zdravstvenim radnikom.
- Možete prijaviti bilo koji neželjeni događaj ili incident direktno kontaktirajući lokalnu službu za korisnike (detalji se mogu naći u brošuri o korisničkom servisu). Prijavljuvanjem neželjenih efekata, možete pomoći u pružanju više informacija o sigurnosti ovog proizvoda.
- Za više informacija, posjetite www.IQOS.com.

TEHNIČKI PODACI

Uređaj:

IQOS ILUMA i ONE™ Model M0033

Tip baterije: Li-ion baterija za punjenje

Ulaz: 5 V  2 A

Nisu svi uređaji navedeni u ovim bezbjednosnim upozorenjima i uputstvima uključenim u ovo pakovanje.

Informacije o kompatibilnom adapteru za napajanje

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Ulaz: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Izlaz: 5.0 V  2.0 A

Snaga izlaza: 10.0 W

Prosječna aktivna efikasnost: 79.0 %

Potrošnja energije bez opterećenja: <0.09 W

Koristiti sa priloženim kablom za punjenje

INFORMACIJE O BACANJU/UKLANJANJU UREĐAJA IQOS ILUMA i ONE™

Važi u Evropskoj uniji i Evropskom ekonomskom prostoru



Ovaj simbol na uređaju ili na njegovoj ambalaži označava da se ovaj uređaj i njegovi zasebni dijelovi (uključujući baterije) ne smiju bacati/uklanjati sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Umjesto toga, vaša je odgovornost da uklonite EE-otpad (otpad električnih i elektronskih

proizvoda) tako što ćete ga odnijeti na određeno mjesto za prikupljanje i recikliranje EE-otpada. Pored toga, potrošene baterije mogu se vratiti besplatno na mjesto prodaje. Odvojeno prikupljanje i recikliranje EE-otpada (uključujući baterije) prilikom uklanjanja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osiguranju da se otpad reciklira na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Odlaganje EE-otpada kao nerazvrstanog komunalnog otpada (npr. spaljivanjem ili odlaganjem na deponiju) može imati negativne posljedice po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija o tome gdje možete odložiti EE-otpad za reciklažu, obratite se organu lokalne uprave, lokalnoj komunalnoj službi za odlaganje otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj. Lokalni uvoznik proizvoda obezbijediće finansiranje postupka obrade i reciklaže EE-otpada koji je vraćen kroz sabirne punktove u skladu sa važećim propisima.

UPUTSTVA ZA UKLANJANJE BATERIJE (RADI ODLAGANJA I RECIKLAŽE)

Potrošač ne smije uklanjati baterije. Na kraju radnog vijeka proizvoda, samo ovlašćeno lice za reciklažu smije bezbjedno ukloniti baterije prateći sljedeće korake.

IQOS ILUMA i ONE™ uređaj:

- Korak 1: Uređaj treba biti potpuno ispražnjen prije nego što ga rastavite.
- Korak 2: Uklonite kozmetički poklopac i dva šrafa na dnu kućišta uređaja.
- Korak 3: Izvucite sklop iz kućišta pomoću konektora tipa C.
- Korak 4: Očistite lepak na dnu kućišta.
- Korak 5: Uklonite gornji poklopac za zaključavanje i rukav od cevi.
- Korak 6: Uklonite dva šrafa sa Shield-can i uklonite Shield-can.
- Korak 7: Odspojite BTB (Board to Board) konektor baterije.
- Korak 8: Držite traku za vuču lepka na donjoj strani uređaja i polako vucite i uklonite lepak sa baterije, zatim izvadite bateriju iz okvira. Ako je potreban alat tokom procesa, koristite plastične alate.
- Korak 9: Otpadnu bateriju odložite u skladu sa lokalnim propisima.

POTVRDA O USAGLAŠENOSTI

Dizajnirano i proizvedeno pod rukovodstvom
kompanije Philip Morris Products S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švajcarska.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

